



FOND MEMORIJALA

MEMORIAL FUND

FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE  
GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH  
CENTARA I SPOMEN-OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA

SARAJEVO CANTON FUND FOR CONSTRUCTION  
AND PRESERVATION OF VETERAN'S CEMETERIES, MEMORIAL  
CENTERS, AND MONUMENTS FOR GENOCIDE VICTIMS

BROJ PROTOKOLA:13-49-181/17

Evidencijski broj: 41

BROJ JAVNE NABAVKE: 6

# TENDERSKA DOKUMENTACIJA NABAVKA RAČUNARA I RAČUNARSKE OPREME

## KONKURENTSKI ZAHTJEV JAVNE NABAVKE

**Sarajevo, april 2017. godina**

Širokac 22, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Tel.: +38733252210, Fax.: +38733252218, [www.dasenezaboravi.org.ba](http://www.dasenezaboravi.org.ba), [www.memorijal.com.ba](http://www.memorijal.com.ba)

RAIFFEISEN BANK d.d. DONATORSKI RAČUNI / DONATORS ACCOUNTS:  
KM 535711000-520000475-1 EURO 535712000-520000475-1 USD 535714000-520000475-1  
TURKISH ZIRAT BANK d.d. DONATORSKI RAČUNI/DONATORS ACCOUNT:  
KM 532711000-4394977901 EURO 532712000-4394978902 USD 532713000-4394840803



## FOND MEMORIJALA

FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE  
GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH  
CENTARA I SPOMEN-OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA

## MEMORIAL FUND

SARAJEVO CANTON FUND FOR CONSTRUCTION  
AND PRESERVATION OF VETERAN'S CEMETERIES, MEMORIAL  
CENTERS, AND MONUMENTS FOR GENOCIDE VICTIMS

Broj: 13-49-181/17

Sarajevo, 26.04.2017. godine

UGOVORNI ORGAN

FOND MEMORIJALA

Širokac 22

71000 Sarajevo

IDB:4200305180002

Web stranica: [www.dasenezaboravi.org.ba](http://www.dasenezaboravi.org.ba)

---

/NAZIV DOBAVLJAČA/

---

/ADRESA DOBAVLJAČA/

**PREDMET: Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda – Nabavka računara i računarske opreme u 2017. godini.**

U ime Fonda memorijala (u daljem tekstu: Ugovorni organ), pozivamo Vas da dostavite ponudu u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku računara i računarske opreme u 2017. godini. Procedura javne nabavke obaviti će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14) (u daljem tekstu: Zakon), podzakonskim aktima koji su na snazi i ovom tenderskom dokumentacijom (u daljem tekstu: TD).

Sve informacije u vezi sa ovim postupkom možete dobiti od sekretara komisije za javne nabavke: Amra Muminović, tel.: 033 252 215

Tenderska dokumentacija se može preuzeti sa portala Agencije za Javne Nabavke (e-nabavke).

**Ponuda će biti završena e-aukcijom.**

Sva komunikacija sa ponuđačima će se obavljati u formi i na način definisan u sistemu e-nabavki.

**Za TD se ne plaća novčana nakanada.**

Na osnovu člana 52. stav (4) Zakona o javnim nabavkama, nema privrednih subjekata koji su

isključeni iz postupka javnih nabavki zbog postojanja sukoba interesa.

Redni broj nabavke je 41., referentni broj iz Plana nabavki je 6., broj postupka 13-49-181/17, obavještenje objavljeno na Portalu javnih nabavki dana **26.04.2017.** godine, te na web stranici Ugovornog organa zajedno sa TD.

Vrsta postupka javne nabavke: Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda.

Procijenjena vrijednost nabavke: 8.000,00 KM bez PDV-a.

Vrsta ugovora javne nabavke: Robe

Nije predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma.

## **PODACI O PREDMETU NABAVKE**

### **1. Predmet i uslovi nabavke**

1.1. Predmet ovog postupka je nabavka roba-računara i računarske opreme, na osnovu potreba Ugovornog organa, predviđenih u budžetu/finansijskom planu za 2017 godinu.

1.2. Oznaka i naziv iz JRJN:

30200000-1 Kompjuterska oprema i potrepštine

1.3. Predmet nabavke je nabavka računara i računarske opreme (Detaljna specifikacija je navedena u **Aneksu br.2**)

1.4. Mjesto isporuke materijala : Mjesto isporuke robe je sjedište Ugovornog organa, na adresi Širokac 22, Sarajevo.

1.5. Rok za isporuku robe je 30 kalendarskih dana, od dana obostranog potpisa ugovora.

U slučaju kašnjenja u isporuci roba, do kojeg je došlo krivicom odabranog ponuđača, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% naručene robe, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može preći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti robe koja je predmet javne nabavke. Odabrani ponuđač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumijeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani ponuđač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

### **2. Tehničke specifikacije**

Nabavka računara i računarske opreme definisana je u predmetu nabavke u ovoj tenderskoj dokumentaciji, a tehnička specifikacija je navedena u Aneksu 2, koji je sastavni dio tenderske dokumentacije.

### 3. Količina predmeta nabavke

Detaljne količine navedene u Aneksu 2, ove tenderske dokumentacije.

### 4. Uslovi za učešće i potrebni dokazi

4.1. Da bi učestvovao u konkretnom postupku javne nabavke, ponuđač mora zadovoljiti minimalne kvalifikacione uslove, propisane članom 45-51 Zakona, a odnose se na:

- ličnu sposobnost ponuđača iz člana 45. stav (1) Zakona;
- pravo ponuđača na obavljanje profesionalne djelatnosti koja je u vezi sa predmetom nabavke, a u skladu sa članom 46. i 49. Zakona;
- ekonomsku i finansijsku sposobnost ponuđača;
- tehničku i profesionalnu sposobnost ponuđača

4.2. Ponuđači uz ponudu trebaju dostaviti dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uslove tražene tačkom 2.1. konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, i to:

- u svrhu dokazivanja lične sposobnosti ponuđač mora dostaviti izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa, u skladu sa formom koja je prilog konkurentskog zahtjeva kao **Aneks 3**.

Ponuđač kojem bude dodjeljen ugovor dužan je u roku od 5 dana dostaviti dokumente iz člana 45. stav (2) Zakona, kojim dokazuje vjerodostojnost date izjave, odnosno ispunjenje uslova definisanih tačkom 2.1. pod a)

Dostavljeni dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne mogu biti stariji od 3 mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude. Za tačke a) iz stava (2) član 45. Zakona, nadležan je Sud BiH.

- U svrhu dokazivanja prava na obavljanje profesionalne djelatnosti, u skladu sa članom 46. Zakona, ponuđač mora dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj je registrovan ili da obezbijedi posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njegovo pravo da obavlja profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke.

Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati.

Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.

**Dokument 1:** Aktuelni izvod iz sudskog registra, ID broj i PDV broj

- U svrhu dokazivanja ekonomske i finansijske sposobnosti ponuđač je dužan dostaviti izjavu ovjerenu od strane ovlaštenog lica ponuđača, u skladu sa formom koja je prilog konkurentskog zahtjeva kao **Aneks 4 i obične kopije dokumenta**, kojom se dokazuje ispunjavanje uslova postavljenih u tački 2.1. pod c), a koji su u skladu sa članom 47. Zakona. Ponuđač kojem bude dodjeljen ugovor dužan je u roku od 5 dana dostaviti dokument definisan ovom tačkom, kojim dokazuje vjerodostojnost date izjave.

Dostavljeni dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne mogu biti stariji od 3 mjeseca, računajući od dana dostavljanja ponude;

**Dokument 2:** Potvrda Centralne banke BiH

d) U svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđač je dužan dostaviti spisak izvršenih ugovora minimalno 2, čija je složenost ista ili slična predmetnim robama (nabavka računara i računarske opreme) u posljednje 3 godine, uz potvrdu koju daje druga ugovorna strana o njihovoj uspješnoj realizaciji. U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorene strane koja nije ugovorni organ, vrijedi izjava privrednog subjekta o uredno izvršenim ugovorima, uz predočavanje dokaza o učinjenim pokušajima da se takve potvrde osiguraju.

**Dokument 3:** Spisak minimalno 2 izvršena ugovora u posljednje tri godine čija je ukupna vrijednost jednaka procijenjenoj vrijednosti ove nabavke (referenc lista) i dvije potvrde za iste ugovore.

4.3. Ukoliko Ugovorni organ bude imao sumnje o postojanju okolnosti vezanih za ličnu sposobnost ponuđača, isti će se obratiti nadležnim organima s ciljem pribavljanja potrebnih informacija u predmetnom postupku.

4.4. U skladu sa članom 45. stav (5) Zakona, Ugovorni organ može odbiti ponudu i ukoliko utvrdi da je ponuđač bio kriv za težak profesionalni propust počinjen tokom perioda od tri godine prije početka postupka, a koji ugovorni organ može dokazati na bilo koji način, posebno, značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica, zbog namjere ili nemara privrednog subjekta, određene težine;

4.5. U slučaju da se u ponudi ne dostave dokazi iz tačke 2.2. ove TD ili ne dostave na način kako je naprijed traženo, ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjavanja navedenih uslova za kvalifikaciju.

4.6. U skladu sa članom 52. Zakona, kao i sa drugim važećim propisima u BiH, Ugovorni organ će odbiti ponudu ukoliko je ponuđač koji je dostavio ponudu, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku Ugovornog organa poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti ponuđača i Agenciju za javne nabavke o odbijanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke. Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci. Ukoliko ponuđač ne dostavi navedenu izjavu ponuda će biti odbačena. **Izjava je prilog tenderskoj dokumentaciji (Anex 5.)**

4.7 Ponuđač s kojim bude potpisan ugovor obezbijedit će garantne listove od dobavljača. Garancija za kvalitet isporučene i ugrađene opreme mora biti dostavljena u originalu. Garancija za računarsku opremu obuhvata sve kvarove nastale uslijed grešaka u proizvodnji i materijalu. Prodavac će u toku garantnog perioda održavati opremu u funkcionalnom stanju i u okviru toga izvršavat će se redovno održavanje i otklanjanje kvarova, odnosno popraviti ili zamijeniti, po svojoj ocjeni komponentu ili neispravni dio opreme. Sve neispravne komponente ili dijelovi računarske opreme ostaju vlasništvo Prodavca. Garancija se ne priznaje u slučaju kada je do kvara opreme došlo usljed:



## FOND MEMORIJALA

FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE  
GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH  
CENTARA I SPOMEN-OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA

## MEMORIAL FUND

SARAJEVO CANTON FUND FOR CONSTRUCTION  
AND PRESERVATION OF VETERAN'S CEMETERIES, MEMORIAL  
CENTERS, AND MONUMENTS FOR GENOCIDE VICTIMS

- nepravilne, nestručne upotrebe opreme,
- neadekvatnih uslova za rad opreme, i
- više sile

Kupac gubi pravo na garanciju ako u toku garantnog perioda, bez pristanka Prodavca, sam ili putem trećih lica vrši popravke na predmetu Ugovora.

### 5. Zahtjevi po pitanju jezika

Ponuda se dostavlja na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćiriličnom pismu. Sva ostala dokumentacija uz ponudu mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

Izuzetno dio prpratne dokumentacije (katalozi, brošure, i sl.) može biti i na drugom jeziku.

### 6. Priprema ponude

6.1. Ponuđač snosi sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem ponude. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

6.2. Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke. Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova, osim garantnih dokumenata. Dijelovi ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne mogu biti uvezani, ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Sve strane ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista, u skladu sa članom 8. stav (6) i (7) Uputstva za pripremu modela TD i ponude. Ako ponuda sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge i sl., koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne moraju dodatno numerisati.

6.3. Ponuđač dostavlja ponudu u originalu i treba biti zapečaćena u neprovidnoj koverti, sa pečatom i potpisom ponuđača, te imenom i adresom ponuđača. Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponude dostaviti izmjenu ili dopunu svoje ponude. Izmjena ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obaveznom naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude.

6.4. Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obaveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuđaču.

6.5. Ponuđač može napraviti spisak informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim **Aneks 6**. Ukoliko ponuđač ne dostavi obrazac ili dostavi nepopunjen obrazac povjerljivih podataka znači da iste nema i njegova ponuda po tom osnovu neće biti proglašena neprihvatljivom. Ako ponuđač označi povjerljivim podatke koji se u skladu sa članom 11., Zakona, ne mogu proglasiti povjerljivim, Ugovorni organ ih neće smatrati povjerljivim, a ponuda ponuđača neće biti odbijena.

## 7. Način određivanja cijene ponude

7.1. Ponuđač izražava cijenu ponude u konvertibilnim markama (KM). Cijena ponude piše se brojevima i slovima. U slučaju neslaganja cijena upisanih bročano i slovima, prednost se daje iznosu upisanom slovima.

7.2. U cijenu ponude, bez obzira na dodatnu vrijednost, moraju biti uračunati svi troškovi, s tim da se popusti posebno navode, u koloni posebno naznačenoj u Specifikacijama iz **Aneksa 1 i 2** ove TD. U cijeni ponude se obavezno navodi cijena ponude (bez PDV-a), ponuđeni popust i na kraju cijena ponude sa uključenim popustom (bez PDV-a). Ukoliko ponuđač nije PDV obveznik, ne prikazuje PDV i u obrascu za cijenu ponude, na mjestu gdje se upisuje pripadajući iznos PDV-a, upisuje 0,00. Ukoliko ponuđač ne iskaže popust na način da je posebno iskazan u Specifikacijama iz **Aneksa 1 i 2 ove TD**, smatrat će se da nije ponudio popust.

Posebno se prikazuje PDV na cijenu ponude sa uračunatim popustom. Na kraju se daje vrijednost ugovora (cijena ponude sa uključenim popustom) + PDV.

7.3. Ponuđač može ponuditi samo jednu cijenu i ne može je mijenjati. O cijeni se neće pregovarati.

7.4. Cijena ponude je nepromjenjiva u toku trajanja ugovora, osim u slučaju promjena vezanih za zakonske obaveze, o kojima je ponuđač obavezan obavijestiti Ugovornog organa.

## 8. Kriterij dodjele ugovora i cijena

8.1. Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena ponude (član 64.stav (1) tačka b) Zakona)

8.2. Ugovorni organ će u svrhu poređenja ponuda primijeniti preferencijalni tretman domaćeg u skladu sa Odlukom o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg ("Službeni glasnik BiH", broj 103/14). U svrhu provođenja ponuda, Ugovorni organ će umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor od 10 % za ugovore koji se dodjeljuju u 2017. i 2018. godini. Domaćim ponudama se smatraju ponude koje dostave pravna i fizička lica sa sjedištem u BiH i u kojima je najmanje 50% ukupne vrijednosti ponuđenih roba, porijeklom iz BiH. Ponuđač će dati izjavu u Aneksu 1. ugovorni organ zadržava pravo provjere i naknadnog zahtijevanja dokaza o uživanju preferencijalnog tretmana, kada to bude neophodno.

## 9. Period važenja ponude

Važenje ponude je 40 (četrdeset) dana računajući od isteka roka za podnošenje ponuda.

## 10. Način dostavljanja ponude

10.1. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti na sljedeću adresu:

Kanton Sarajevo, Fond memorijala, Širokac 22, 71000 Sarajevo

10.2. Na koverti ponude mora biti naznačeno:





## FOND MEMORIJALA

## MEMORIAL FUND

FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE  
GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH  
CENTARA I SPOMEN-OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA

SARAJEVO CANTON FUND FOR CONSTRUCTION  
AND PRESERVATION OF VETERAN'S CEMETERIES, MEMORIAL  
CENTERS, AND MONUMENTS FOR GENOCIDE VICTIMS

- a) naziv i adresa Ugovornog organa
- b) naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverta,
- c) evidencijski broj nabavke
- d) naziv predmeta nabavke
- e) naznaka "NE OTVARAJ"

### 11. Rok za dostavljanje ponuda i otvaranje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda ističe **10.05.2017.** godine u **14.00 sati**. Javno otvaranje ponuda obaviti će se istog dana **10.05.2017.** godine u **14.05 sati** u Sali na adresi Ugovornog organa navedenoj u tački 8.1.

Ponude zaprimljene nakon isteka roka za prijem ponuda se vraćaju neotvorene ponuđačima. Ponuđači koji ponude dostavljaju poštom preuzimaju rizik ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog tenderskom dokumentacijom.

### 12. Obavještenje o dodjeli

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača biće dostavljena ponuđačima najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke, i to: elektronskim sredstvima.

### 13. Zaključenje ugovora i podugovaranje

Ugovor će se zaključiti u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude i Zakonom o obligacionim odnosima. Ponuđaču je dozvoljeno podugovaranje u skladu sa uslovima propisanim članom 73. Zakona. Ponuđač koji ima namjeru podugovaranja dužan je u obrascu za ponudu navesti naziv podugovarača i/ili dio ugovora koji namjerava dati u podugovor (najmanje jednu od dvije informacije) čime je izrazio namjeru podugovaranja.

### 14. Informacije o zaštiti prava ponuđača

U slučaju da je Ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, ponuđač ima pravo uložiti žalbu, Ugovornom organu, u pisanoj formi, na način i u rokovima propisanim članovima 99. i 101. Zakona.

### 15. Nacrt Ugovora

Sastavni dio ove tenderske dokumentacije je Nacrt ugovora, u koji su uneseni svi elementi iz tenderske dokumentacije. Ponuđači su dužni uz ponudu dostaviti Nacrt ugovora u koji su unijeli podatke iz svoje ponude, te parafirati sve listove Nacrta ugovora.

### 16. Ostale informacije

Sve potrebne informacije u vezi sa tenderskom dokumentacijom za potrebnu nabavku mogu se





## FOND MEMORIJALA

FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE  
GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH  
CENTARA I SPOMEN-OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA

## MEMORIAL FUND

SARAJEVO CANTON FUND FOR CONSTRUCTION  
AND PRESERVATION OF VETERAN'S CEMETERIES, MEMORIAL  
CENTERS, AND MONUMENTS FOR GENOCIDE VICTIMS

dobiti od kontakt osobe, Muminović Amra na telefon 033 252 215 u vremenu od 10.00 do 14.00 sati, na način definisan za javne nabavke.

Ugovorni organ zadržava pravo da zatraži od ponuđača naknadno pojašnjenje ponuda, a u skladu sa Zakonom.

Učesnici u postupku javne nabavke ni na koji način ne smiju neovlašteno prisvajati, koristiti za vlastite potrebe niti proslijediti trećim licima podatke, rješenja ili dokumentaciju (informacije, planove, crteže, nacрте, modele, uzorke, kompjuterske programe i dr.) koji su im stavljeni na raspolaganje ili do kojih su došli na bilo koji način u toku postupka javne nabavke.

Nakon prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ili odluke o poništenju postupka nabavke, a najkasnije do isteka roka za žalbu, Ugovorni organ će po prijemu zahtjeva ponuđača, a najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahtjeva, omogućiti uvid u svaku ponudu, uključujući dokumenta u skladu s članom 68. stav (3) Zakona, sa izuzetkom informacija ponuđača označenih kao povjerljive.

Ugovorni organ je obavezan provjeriti računsku ispravnost ponude.

Kada izračuni vezani za pojedinačne stavke iz obrasca za cijenu ponude ili cijena ponude bez obzira na dodatnu vrijednost navedeni u ispunjenom obrascu za cijenu ponude u ponudi ne odgovaraju metodologiji definisanoj u vezi sa načinom određivanja cijene iz ove TD, Ugovorni organ ih ispravlja u skladu sa tako propisanom metodologijom.

Ugovorni organ ispravlja i druge računске greške u obrascu za cijenu ponude i obrascu za dostavljanje ponude.

Kada cijena ponude, bez obzira na dodatnu vrijednost, izražena u obrascu za cijenu ponude, ne odgovara cijeni ponude bez poreza na dodatnu vrijednost izražena u obrascu za dostavljanje ponude, važi cijena ponude bez poreza na dodatnu vrijednost izražena u obrascu za cijenu ponude.

Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispraviti.


Odgovor ponuđača na zahtjev za prihvatanje računске greške sastavni je dio zapisnika o pregledu i cijeni ponuda.

### 17. Neprirodno niska ponudena cijena

U slučaju da Ugovorni organ ima sumnju da se radi o neprirodno niskoj cijeni ponude, ima mogućnost da provjeri cijene, u skladu sa odredbama Uputstva o načinu pripreme modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH“, broj 90/14), te zatraži pismeno pojašnjenje ponuđača u pogledu neprirodno niske cijene ponude.

Po prijemu obrazloženja neprirodno niske cijene ponude, odluku će donijeti Ugovorni organ i o tome obavijestiti ponuđača u pismenoj formi.

U slučaju da ponuđač odbije dati pismeno obrazloženje ili dostavi obrazloženje iz kojeg se ne može utvrditi da će ponuđač biti u mogućnosti isporučiti robu po toj cijeni, Ugovorni organ takvu ponudu može odbiti.



FOND MEMORIJALA

MEMORIAL FUND


FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU I OČUVANJE  
GROBALJA ŠEHIDA I POGINULIH BORACA, MEMORIJALNIH  
CENTARA I SPOMEN-OBILJEŽJA ŽRTAVA GENOCIDA


SARAJEVO CANTON FUND FOR CONSTRUCTION  
AND PRESERVATION OF VETERAN'S CEMETERIES, MEMORIAL  
CENTERS, AND MONUMENTS FOR GENOCIDE VICTIMS


## 18. Pouka o pravnom lijeku

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi, putem Ugovornog organa elektronskim putem u roku i na način propisan Zakonom.

U ime Ugovornog organa - Komisija za Javne nabavke:

  
Fedina Ljubunčić, Predsjednica Komisije

  
Indira Bihorac, član Komisije

  
Mirsad Delalić, član Komisije

Aneksi i prilozi:

Slijedeći Aneksi/prilozi su sastavni dio tenderske dokumentacije:

- Aneks 1: Obrazac za dostavljanje ponude,
- Aneks 2: Obrazac za cijenu ponude sa specifikacijom,
- Aneks 3: Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45.,
- Aneks 4: Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47.,
- Aneks 5: Pismena izjava iz člana 52. Zakona,
- Aneks 6: Povjerljive informacije,
- Prilog 1: Obavještenje o nabavci,
- Prilog 2: Nacrt ugovora



  
Nurudin Džiho, direktor

**Aneks 1**

**OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE**  
**“Nabavka računara i računarske opreme u 2017. godini ”**

**Broj nabavke :**  
**Broj obavještenja sa Portala JN:**

**Broj ponude:** \_\_\_\_\_

**Datum:** \_\_\_\_\_

**UGOVORNI ORGAN:**

<b>Naziv ugovornog organa</b>	<b>Fond memorijala</b>
<b>Adresa</b>	<b>Širokac br.22</b>
<b>Sjedište</b>	<b>Sarajevo</b>

**PONUĐAČ:**

<b>Naziv i sjedište ponuđača (ovlašteni predstavnik grupe ponuđača)</b>	
<b>Naziv, adresa i JIB za svakog člana grupe ponuđača (ukoliko se radi o grupi ponuđača)</b>	
<b>Adresa</b>	
<b>IDB/JIB</b>	
<b>Broj žiro računa</b>	
<b>Da li je ponuđač u sistemu PDV-a:</b>	
<b>Adresa za dostavu pošte</b>	
<b>E-mail:</b>	
<b>Kontakt osoba</b>	
<b>Broj telefona</b>	
<b>Broj faksa</b>	

## IZJAVA PONUĐAČA

U postupku javne nabavke, koju ste pokrenuli objavom na Portalu javnih nabavki, broj obavještenja o nabavci \_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_, dostavljamo ponudu i izjavljujemo slijedeće:

### 1. CIJENA PONUDE

Ukupna cijena naše ponude iznosi:

Ukupna cijena bez PDV-a: \_\_\_\_\_ KM ili slovima \_\_\_\_\_ KM.

Popust u iznosu od \_\_\_\_\_ % tako da cijena sa popustom i bez PDV-a iznosi \_\_\_\_\_ KM ili slovima \_\_\_\_\_ KM.

PDV (17%) \_\_\_\_\_ KM ili slovima \_\_\_\_\_

Ukupna cijena sa PDV-om: \_\_\_\_\_ KM ili slovima \_\_\_\_\_ KM.

### 2. PODUGOVARANJE (ukoliko ponuđač ima namjeru podugovaranja)

Naziv i sjedište podugovarača: \_\_\_\_\_ i/ili dio ugovora koji se namjerava podugovarati: \_\_\_\_\_

3. Prihvatamo sve uslove definisane ovom tenederskom dokumentacijom bez ikakvih rezervi i ograničenja. U prilogu dostavljamo obrazac za cijenu ponude koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlike u cijenama iz ove izjave i obrasca za cijenu ponude, relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude.

4. Naša ponuda važi \_\_\_\_\_ dana (brojem i slovima) od dana isteka roka za dostavljanje ponuda, odnosno do \_\_\_\_\_ godine.

5. U vezi sa vašim zahtjevom o ispunjavanju uslova za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, izjavljujemo sljedeće (zaokružiti ono što je tačno):

a.) Naša ponuda ISPUNJAVA uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, te dostavljamo zahtjevano dokaze navedene u tenderskoj dokumentaciji.

b.) Naša ponuda NE ISPUNJAVA uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg.

6. Ukoliko naša ponuda bude najuspješnija obavezujemo se dostaviti dokaze o ispunjavanju kvalifikacionih uslova za koje smo priložili izjave, u skladu sa uslovima propisanim ovom tenderskom dokumentacijom.

**Ime i prezime ovlaštenog lica ponuđača** \_\_\_\_\_

**Potpis ovlaštene osobe** \_\_\_\_\_

**Mjesto i datum** \_\_\_\_\_

**M.P.**

Uz ponudu je dostavljena sljedeća dokumentacija:  
**[Popis dostavljenih dokumenata, izjava i obrazaca sa nazivima istih ]**

## Aneks 2

### OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE - ROBE

Strana 1 od 3

Naziv dobavljača: \_\_\_\_\_

Ponuda br. \_\_\_\_\_

RB	Naziv i karakteristika	Jed. mje	Ko liči na	Pojedina čna cijena u KM bez PDV-a	Popust %	Ukupna cijena u KM sa ponuđenim popustom i bez PDV-a	
1	<b>Računar- “desktop verzija” (minimalne karakteristike)</b> računar procesor radna memorija HDD grafika i zvuk cd/dvd mrežna karta U/I minimalno napajanje kućište OS 16.04) <u>Prateći sadržaj</u> tastatura miš  <b>garancija</b>	Brand name (DELL ili ekvivalent). i5-6500 Processor (Quad Core, 6MB, 4T, 3.2GHz, 65W) 4GB (1x4G) 1600MHz DDR3L 3.5 inch 500GB 7200rpm HDD integrirano CD/DVD RW integrirano DVI ili HDMI video Usb 2.0 USB 3.0 audio linija ulaz/izlaz ulaz slušalice ulaz mikrofona Minimalno 300 W “small tower” Linux – long term support (Ubuntu kablovi za napajanje i konekciju USB standardna sa BH znakovima USB optički  <b>36 mjeseci</b>	1	4			
2	<b>Monitor (veza: redni broj 1) (minimalne karakteristike)</b> monitor Dijagonala: Rezolucija: Svijetlina: Kontrast: Ugao gledanja: Odziv: Priključci:	Brand name 21,5“ LED, Anti-glare. 1.920 x 1.080. 250 cd/m. 3000:1. 178 (V) / 178 (H). 8ms. DVI ili HDMI (u korespondenciji sa	1	4			

	<p>računarom)</p> <p><b>napomena</b>                      <b>Monitor mora biti istog proizvođača kao i računar kome pripada</b></p> <p><u>prateći sadržaj</u>                kablovi za napajanje i konekciju</p> <p><b>garancija</b>                        <b>12 mjeseci</b></p>				
3	<p><b>Prenosni računar – laptop</b> (minimalne karakteristike)</p> <p>računar                            Brand name (ACER ili ekvivalent)</p> <p>grafika i zvuk                    procesor i5</p> <p>medij                                display 17”</p> <p>mrežna karta                    RAM 4 GB</p> <p>U/I                                    HDD 500 GB</p> <p>OS                                    integrirano</p> <p><u>prateći sadržaj</u>                CD/DVD RW</p> <p><b>garancija</b>                        integrirana</p> <p>   DVI ili HDMI video</p> <p>   USB 2.0</p> <p>   USB 3.0</p> <p>   čitač kartica</p> <p>   U/I slušalice, mikrofoni</p> <p>   “Bluetooth”</p> <p>   Linux – long term support (Ubuntu 16.04)</p> <p><u>prateći sadržaj</u>                torba</p> <p><b>garancija</b>                        <b>24 mjeseca</b></p>	1	1		
4	<p><b>Štampač</b>                            (minimalne karakteristike)</p> <p>štampač                            Brand name (HP ili ekvivalent)</p> <p>format                                A4</p> <p>Tip                                    “laser jet”</p> <p>brzina ispisa                        18 strana/minuti</p> <p>mjesečni ciklus                    od 5000 strana</p> <p>konekcija                            USB ili bežično</p> <p>ispis po toneru                    od 2000 strana</p> <p>podržani OS                        Linux i Windows</p> <p><b>Napomena:</b>                    <b>Ponudeni printeri koji nisu podržani kroz oba navedena OS čine ponudu nekompletnom.</b></p> <p><u>prateći sadržaj</u>                pripadajući toner,</p> <p>   kablovi za napajanje i konekciju</p> <p><b>garancija</b>                        <b>24 mjeseca</b></p>	1	2		
5	<p><b>Monitor nadzorni</b> (minimalne karakteristike)</p> <p>veličina ekrana                    32”</p> <p>vrsta ekrana                        LCD, LED</p> <p>digitalni tuner                    DVB-C, DVB-T2</p> <p>rezolucija                            1366x768</p> <p>hd prikaz                            HD</p> <p>povezivanje                        HDMI x2, USB x1</p> <p>osvježavanje                        60Hz</p>	1	1		



	<u>prateći sadržaj</u>	kabl za napajanje kabl za konekciju HDMI 3 m				
	<b>garancija</b>	<b>24 mjeseca</b>				
<b>6</b>	<b>Monitor nadzorni</b> (minimalne karakteristike) veličina ekrana vrsta ekrana digitalni tuner rezolucija hd prikaz povezivanje osvježavanje <u>prateći sadržaj</u>  <b>garancija</b>	40" LCD, LED DVB-C, DVB-T2 1920 x 1080 HD HDMI x2, USB x1 60Hz kabl za napajanje kabl za konekciju HDMI 3 m zidni nosač  <b>24 mjeseca</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
UKUPNO BEZ PDV-a						
PDV NA CIJENU PONUDE SA URAČUNATIM POPUSTOM						
<b>UKUPNO SA URAČUNATIM POPUSTOM I PDV-om</b>						

M.P.

OVLAŠTENOM LICE PONUĐAČA \_\_\_\_\_

/potpis/

**Napomena:**

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade, koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču.  
Ugovorni organ ne smije imati nikake dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

**5. Ovaj obrazac za cijenu ponude je jedne od mogućih opcija.**

### Aneks 3

#### Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačkaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14)

Ja, niže potpisani \_\_\_\_\_ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: \_\_\_\_\_ izdatom od \_\_\_\_\_, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti \_\_\_\_\_ (Navedi položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: \_\_\_\_\_, čije sjedište se nalazi u \_\_\_\_\_ (Grad/općina), na adresi \_\_\_\_\_ (Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke \_\_\_\_\_ (Navedi tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ \_\_\_\_\_ (Navedi tačan naziv ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj: \_\_\_\_\_ u „Službenom glasniku BiH“ broj: \_\_\_\_\_, a u skladu sa članom 45. stavovima (1) i (4) **pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću**

#### IZJAVLJUJEM

Kandidat/ponuđač \_\_\_\_\_ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam, nije:

- a) Pravosnažnom sudskom presudom u kaznenom postupku osuđen za kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;
- b) Pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pak predmetom postupka likvidacije;
- c) Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;
- d) Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata/ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. stav (2) tačke od a) do d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Također izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke shodno članu 45. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH u slučaju sumnje u tačnost podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnih organa.

**Izjavu dao:**

---

**Mjesto i datum davanja izjave:**

---

**Potpis i pečat nadležnog organa:**

---

**M.P.**

## Aneks 4

### Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. st. (1) tačkaka od a) do d) i (4) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14)

Ja, niže potpisani \_\_\_\_\_ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: \_\_\_\_\_ izdatom od \_\_\_\_\_, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti \_\_\_\_\_ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: \_\_\_\_\_, čije sjedište se nalazi u \_\_\_\_\_ (Grad/općina), na adresi \_\_\_\_\_ (Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke \_\_\_\_\_ Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ \_\_\_\_\_ (Navesti tačan naziv ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj: \_\_\_\_\_ u „Službenom glasniku BiH“ broj: \_\_\_\_\_, a u skladu sa članom 47. stavovima (1) i (4) **pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću**

#### IZJAVLJUJEM

Dokumenti čije obične kopije dostavlja kandidat/ponuđač \_\_\_\_\_ u navedenom postupku javne nabavke, a kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. stav (1) tačke od a) do d) su identični sa originalima.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata/ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 47. stav (1) tačke od a) do d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

**Izjavu dao:**

\_\_\_\_\_

**Mjesto i datum davanja izjave:**

\_\_\_\_\_

**Potpis i pečat ovlaštenog lica ponuđača:**

\_\_\_\_\_

**M.P.**

## Aneks 5

### PISMENA IZJAVA IZ ČLANA 52 ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Ja, niže potpisani \_\_\_\_\_ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: \_\_\_\_\_ izdatom od \_\_\_\_\_, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti \_\_\_\_\_ (Navedi položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: \_\_\_\_\_, čije sjedište se nalazi u \_\_\_\_\_ (Grad/općina), na adresi \_\_\_\_\_ (Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke \_\_\_\_\_ (Navedi tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ \_\_\_\_\_ (Navedi tačan naziv ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj: \_\_\_\_\_ u „Službenom glasniku BiH“ broj: \_\_\_\_\_, a u skladu sa članom 52. stav (2) Zakona o javnim nabavkama **pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću**

#### IZJAVLJUJEM

1. Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.
2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovorna lica.
3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.
4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.
5. Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku predmeta postupka javne nabavke.

Davanjem ovu izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti predviđene za kaznena djela primanja i davanja mita i kaznena djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u Kaznenim zakonima Bosne i Hercegovine.

Izjavu dao (ime i prezime) : \_\_\_\_\_

Mjesto i datum davanja izjave: \_\_\_\_\_

Potpis i pečat ovlaštenog lica ponuđača: \_\_\_\_\_

M.P.

## Aneks 6

### POVJERLJIVE INFORMACIJE

Informacija koja je provjerljiva	Brojevi stranica s tim informacijama u ponudi	Razlozi za povjerljivost tih informacija	Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive

**Potpis i pečat ponuđača**

---

**Napomena:**

Povjerljivim informacijama ne mogu se smatrati informacije propisane članom 11. Zakona.



**Prilog br.1-Obavještenje o nabavci**

# U G O V O R

1. **Fond Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida**, ul. Širokac 22, Sarajevo, koga zastupa direktor Nurudin Džiho, dipl.pravnik ( u daljem tekstu: **Ugovorni organ** )

i

2. \_\_\_\_\_

( u daljem tekstu: **Dobavljač** )

## I PREDMET UGOVORA

### Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka računara i računarske opreme, a sve po jediničnim cijenama Dobavljača, prema Ponudi broj:\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_.2017.godine, koja je sastavni dio ovoga ugovora.

## II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

### Član 2.

Netto vrijednost ugovora iznosi  
PDV17% u iznosu od

KM  
KM

**Ugovorne strane su saglasne da ukupna vrijednost ugovora sa uključenim PDV-om 17 % iznosi**

\_\_\_\_\_ KM  
(slovima: \_\_\_\_\_ i \_\_\_\_/100 KM )

### Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da će Ugovorni organ Dobavljaču platiti vrijednost ugovora nakon isporuke predmeta ugovora, a u zakonskom roku, računajući od dana dostavljanja ovjerene fakture u Fond memorijala.

## III ROK ISPORUKE

### Član 4.

Ugovorne strane su saglasne da je rok izvršenja predmeta Ugovora 30 kalendarskih dana od dana obostranog potpisa ugovora.

### Član 5.

U slučaju kašnjenja u isporuci opreme, do kojeg je došlo krivicom odabranog ponuđača, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% naručene opreme, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može preći 10% od ukupno ugovorene vrijednosti opreme koja je predmet javne nabavke. Odabrani ponuđač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa.

Ugovorni organ neće naplatiti ugovorenu kaznu ukoliko je do kašnjenja došlo usljed više sile. Pod višom silom se podrazumijeva slučaj kada ispunjenje obaveze postane nemoguće zbog vanrednih vanjskih događaja na koje izabrani ponuđač nije mogao uticati niti ih predvidjeti.

#### **IV MJESTO ISPORUKE**

##### **Član 6.**

Ugovorne strane su saglasne da je mjesto isporuke predmeta ugovora službene prostorije Fonda memorijala, ulica: Širokac broj 22, Kovači - Sarajevo.

#### **V GARANTNI ROK**

##### **Član 7.**

Za opremu iz člana 1.ovog Ugovora dostavlja se garantni list.

Dobavljač se obavezuje da će za vrijeme trajanja garancije bez naknade otkloniti sve eventualne nepravilnosti predmeta ugovora, ukoliko su iste obuhvaćene garancijom.

##### **Član 8.**

Garancija za kvalitet isporučene i ugrađene opreme mora biti dostavljena u originalu.

Garancija za računarsku opremu obuhvata sve kvarove nastale uslijed grešaka u proizvodnji i materijalu.

Dobavljač će u toku garantnog perioda održavati opremu u funkcionalnom stanju i u okviru toga izvršavati će se redovno održavanje i otklanjanje kvarova, odnosno popraviti ili zamijeniti, po svojoj ocjeni komponentu ili neispravni dio opreme. Sve neispravne komponente ili dijelovi računarske opreme ostaju vlasništvo Dobavljača.

Garancija se ne priznaje u slučaju kada je do kvara opreme došlo usljed:

- nepravilne, nestručne upotrebe opreme,
- neadekvatnih uslova za rad opreme i
- više sile

Kupac gubi pravo na garanciju ako u toku garantnog perioda, bez pristanka Dobavljača, sam ili putem trećih lica vrši popravke na predmetu Ugovora.

#### **VI OSTALE ODREDBE**

##### **Član 9.**

Servis osiguran kod Dobavljača.

Kvalitativni i kvantitativni prijem predmeta ugovora će se vršiti prilikom preuzimanja istog.

Ukoliko isporučeni predmet ugovora ne odgovara naručenom, u pogledu kvantiteta i asortimana Ugovorni organ isti neće primiti.

##### **Član 10.**

Na odnose između ugovornih strana koji nisu regulisani ovim ugovorom primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

##### **Član 11.**

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 /četiri/ istovjetna primjerka, od kojih obje ugovorne strane zadržavaju po 2 / dva/ primjerka.

**Član 12.**

Ugovor stupa na snagu danom obostranog ovjeravanja i potpisivanja ugovora od strane ovlaštenih zastupnika ugovorenih strana.

**UGOVORNI ORGAN**  
**DIREKTOR**  
**Nurudin Džih, dipl.pravnik**

**DOBAVLJAČA**  
**DIREKTOR**

Broj:13-14-02-181/17  
Sarajevo, \_\_\_\_\_2017.godine

Broj:  
Sarajevo,